



Broj: 01-20-1/23/R-61-3

Datum: 18.01.2023.

Na osnovu odredbi člana 28. tačka 31) i člana 29. tačka 1) i tačka 4) Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", 68/20), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/16), člana 33. stav 1. tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 63. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/21), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 61. redovnoj sjednici, održanoj 18. januara 2023. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E **o preduzimanju mjera**

I NALAŽE SE operaterima distributivnog sistema u Republici Srpskoj, korisnicima dozvola za distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom - MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, MH "ERS"-MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboј" a.d. Doboј, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i MH "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale preduzimanje mjera i aktivnosti kako slijedi:

1. Vršiti redovno očitavanja mjernih uređaja za obračunski period ne duži od jednog kalendarskog mjeseca.
2. Uredno dokumentovati svako očitavanje, uključujući i razloge zbog kojih nije bilo moguće izvršiti očitavanje, sa tačnim datumom očitavanja.
3. Donijeti i objaviti, na internet stranici, godišnji plan očitavanja mjernih mjesta, na osnovu kojeg će vršiti očitavanje potošnje električne energije počev od januara 2023. godine, te vršiti kontrolu i provjeru izvršenja ovoga plana.
4. Vršiti provjeru očitanih podataka iz tačke 1. ovog dispozitiva i preduzeti odgovarajuće mjere u slučaju da se uoče značajna odstupanja u odnosu na profil potrošnje električne energije krajnjeg kupca.
5. Dostaviti snabdjevaču krajnjih kupaca potrebne podatke o očitavanju mjernog uređaja, uključujući i tačne datume prethodnog i novog očitavanja mjernih uređaja za svako mjerno mjesto krajnjeg kupca koga snabdijeva električnom energijom kao i razloge za nemogućnost očitavanja mjernog uređaja.
6. Vršiti procjenu potrošnje isključivo u slučaju nemogućnosti očitavanja mjernog mjesta, te u takvim situacijama obavijestiti snabdjevača da se radi o procijenjenim količinama.

7. Vršiti unutrašnju kontrolu tačnosti očitavanja mjernih uređaja i tačnosti dostavljenih podataka snabdjevaču.

II NALAŽE SE snabdjevačima krajnjih kupaca, korisnicima dozvola za snabdijevanje i trgovinu električnom energijom, u Republici Srpskoj, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti kako slijedi:

1. Na računu za utrošenu električnu energiju upisivati tačne datume prethodnog i novog očitavanja mjernih uređaja.
2. U slučaju nemogućnosti očitavanja mjernog mjesta i izvršene procjene potrošnje električne energije, na računu za utrošenu električnu energiju krajnjim kupcima navesti da je izvršena procjena utrošene električne energije.
3. Vršiti provjeru sačinjenog obračuna utrošene električne energije, te u slučaju značajnijih odstupanja, preduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i provjeru podataka prikupljenih putem razmjene podataka sa nadležnim operatorom distributivnog sistema, što se neće smatrati nestandardnom uslugom.

III Ovo rješenje se objavljuje na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je u prethodnom periodu primila veći broj prigovora krajnjih kupaca koji se odnose na obračun i očitavanje utrošene električne energije. Takođe, u postupku rješavanja sporova krajnjih kupaca električne energije u vezi sa obračunom utrošene električne energije, a za koje je nadležna Regulatorna komisija, utvrđeno je da se u svim slučajevima ne vrši redovno očitavanje mjernih mjesta, da se na računima ne navode stvarni datumi i stanja očitavanja, kao i datumi prethodnog očitavanja, te da se u nekim slučajevima vrši procjena utrošene električne energije, pri tome ne navodeći na računu da brojilo nije očitano i da je rađena procjena i druge nepravilnosti u vezi sa očitanjem i obračunom utrošene električne energije.

Regulatorna komisija, na 58. redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra 2022. godine, u Trebinju, donijela je Odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj, broj 01-599-2/22/R-58-445. Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za obračun utrošene električne energije isporučene od 1. januara 2023. godine. S obzirom da su na snazi različite cijene aktivne električne energije za propisane opsege potrošnje za kategoriju potrošnje domaćinstva, u početnom periodu primjene novog načina obračuna utrošene električne energije, naročito je potrebno obezbijediti preduslove za ispravno i tačno obračunavanje utrošene električne energije i preduprijediti moguće negativne posljedice.

Operateri distributivnog sistema u Republici Srpskoj, kao korisnici dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom na određenom geografskom području, dužni su, u skladu sa Zakonom o

električnoj energiji, Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/22) i izdatim dozvolama za obavljanje djelatnosti, obezbijediti ispravno, pouzdano i redovno mjerenje utrošene električne energije. Imajući u vidu naprijed navedeno, te ovlašćenja Regulatorne komisije koja su utvrđena odredbama Zakona o električnoj energiji, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Takođe, ukazujemo da Regulatorna komisija ima ovlašćenje da u slučaju nepostupanja po izdatim nalogima preduzima druge mjere propisane odredbama Zakona o električnoj energiji, kako bi se obezbijedilo izvršenje ovog rješenja i dosljedna primjena propisa.

Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09).

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić